



ANNEX 1

Mitjanes i Zones sense Controls Secrets

1ª Etapa (Criterium) TR1, TR2:

Entre el km 0,00 i el km 7,00 (sortint de Viladrau) = no hi haurà Controls Secrets

A partir del km 35,00 = no hi haurà Controls Secrets

En el **TR1**, la mitjana es de 50 km/h.

En el **TR2** es tracta de calcar els temps de pas fets en el TR1, com indica l'art. 1.5.1 del Reglament.

2ª Etapa (Rallye):

TR3, TR7 i TR11: Entre el km 0,00 i el km 3,000 (sortint de Viladrau) = no hi haurà Controls Secrets

TR3, TR4 i TR6: Mitjana de 48 km/h

TR5: Del km 0,000 al km 1,800 = 40 km/h

Del Km 1,800 al km 2,100 = 30 km/h

Del km 2,100 al km 2,500 = 25 km/h

Del km 2,500 al km 3,900 = 30 km/h

Del km 3,900 al km 10,200 = 40 km/h

Del km 10,200 al km 11,200 = 30 km/h

Del km 11,200 a l'arribada = 48 km/h

TR7, TR8 i TR10: Mitjana de 49 km/h

TR9: Del km 0,000 al km 1,800 = 45 km/h

Del Km 1,800 al km 2,100 = 35 km/h

Del km 2,100 al km 2,500 = 25 km/h

Del km 2,500 al km 3,900 = 35 km/h

Del km 3,900 al km 7,000 = 42 km/h

Del km 7,000 al km 10,200 = 45 km/h

Del km 10,200 al km 11,200 = 35 km/h

Del km 11,200 a l'arribada = 50 km/h

TR11, TR12: Mitjana de 50 km/h

El tram més llarg de la 2ª etapa fa menys de 25 kms

Controls horaris

En els controls horaris situats després dels sectors 2, 10 i 12 no penalitza l'avançament.

Ordre de sortida

TR1 a TR10: Cada 30" es donarà la sortida, per l'ordre establert a la llista d'inscrits

TR11 a TR12: Cada 30" es donarà la sortida segons la classificació fins el TR6

Hora d'arribada al final del rallye

L'hora teòrica d'arribada del primer participant al final del rallye es a les 00h35'. No penalitza l'avançament.

Gasolinera de Viladrau

Estarà oberta fins a les 22h00 del dissabte, i funciona 24h amb targeta.

En el recorregut de la 2a. Etapa hi ha dues altres gasolineres que funcionen les 24 hores amb targeta.

Tlf Relació amb els Participants: 619 121 768

